

Na osnovu članova 38 i 44 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, br 02/18, 34/19 i 38/20), člana 44 Statuta opštine Budva („Službeni list CG – Opštinski propisi“, br. 02/19), Odluke o poništavanju akata i preduzimanju odgovarajućih radnji organa lokalne samouprave i lokalne uprave (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, br.39/20) Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj 11. novembra 2020. godine, donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju statusa pravnih posljedica poništenih akata
čiji su predlagači predsjednik Skupštine i skupštinski Odbori

Član 1.

Smatraju se ništavnim pravne posljedice koje su proizveli poništeni akti, i to:

(a)

1. Odluka o razrješenju predsjednika Opštine Budva 10-040/20-78/2 (10-040/20-374/1);
2. Odluka o razrješenju predsjednika SO Budva 10-040/20-78/1 (10-040/20-373/1), oba akta objavljena u “Službenom listu CG-Opštinski propisi”, br. 21/20 (zanavedena dva akta Ispravka br. 10-040/20-378/1 od 19. 06. 2020. godine, “Službeni list CG-Opštinski propisi”, br. 22/20 od 23.06.2020. godine u dijelu brojeva pod kojim su akti protokolisani);

(b)

1. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja;
2. Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja;
3. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za Statut i propise;
4. Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za Statut i propise;
5. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za finansije, privredu i razvoj;
6. Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za finansije, privredu i razvoj;
7. Rješenje o imenovanju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj, svi akti objavljeni u “Službenom listu CG-Opštinski propisi”, br. 24/20;

(c)

1. Odluka o izboru predsjednika SO Budva;
2. Odluka o izboru predsjednika Opštine Budva, oba akta objavljena u “Službenom listu CG-Opštinski propisi”, br. 24/20;

(d)

1. Odluka o razrješenju sekretarke Skupštine opštine Budva;
2. Odluka o određivanju vršioca dužnosti sekretarke Skupštine opštine Budva, oba akta objavljena u “Službenom listu CG-Opštinski propisi”, br. 26/20;

(e)

1. Rješenje o razrješenju članova Odbora za komunalno-stambenu djelatnost;
2. Rješenje o razrješenju članova Odbora za planiranje i uređenje prostora;
3. Rješenje o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost;
4. Rješenje o razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanja i člana Odbora za međuoštinsku i međunarodnu saradnju, svi akti objavljeni u “Službenom listu CG-Opštinski propisi”, br. 30/20

Član 2.

Smatra se utvrđenim broj odbornika u skladu sa brojem iz Odluke o utvrđivanju broja odbornika u Skupštini opštine Budva (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, br. 30/20).

Član 3.

Poništavanje Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Opštinske izborne komisije (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, br. 07/17, 29/18, 02/19), objavljeno u „Službenom listu CG-Opštinski propisi”, br. 31/20 nije relevantno u smislu pravnih posljedica.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u „Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi“.

Broj: 10-040/20-889/1

Budva, 11. novembar 2020. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA
PREDSJEDNIK,
Krstó Radović, s.r.